

Meka gɔ̃ gbɔ míayi

traduit de « À qui donc irions-nous ? »

$\text{♩} = 85$
p

1-3. 'Me - ka gɔ̃ gbɔ mía - yi ? } Xe -
a -
A -

p

xe, si le gbe - gblē ge Sa - ta - na fe nɔ -
xɔ nya - te - fe, lɔ - lɔ̃ Kple ke - ke - li Ma -
fe - tɔ, wò nya - wo nye Vu - do, si dzi - na

f *p*

fe, be - ble gbe - dzi sɔŋ koe. ðee mía - lɔ̃ a - tu
wu fe si - dze - dze la le ? 'Ye 'me - ka a - na
ɔaa, mía dzi tsi - kɔ - wuia - wo F'a - kɔ - fa - nu kpl'a -

mf

mía - fe xɔ - wo ɔe ke dzi ma ? Wo -
mí nui - fa - fa kple dzi - de - fo Ne
gbe ma - vɔ - ma - vɔ la wò - nye : Wo -

me - tua 'me fe dzɔ - gbe - nyui ne - ne - ma o.
mie - xa l'a - gba, si wu tsɔ - tsɔ la te ma ?
ɔi - na kɔ na mí le wò a - fɔ - wo nu.

4. 'Meka gǝ gbɔ míayi ? Wò lɔlɔgbe vivi la
Gblɔ be : Migavǝ o, miɔo dzi ɔe nyunye !
Nɛfana 'kɔ na mí, tutuna mía 'ɔatsiwo :
'Meka gǝ gbɔ míayi, ne menye gbɔwòe oa ?